

# L'AUTE DIA A LA HEUGUÈRA

(Canta de dançar)

L' aute dia a la heuguèra,  
La heuguèra deu heugar,  
Que i-avè ua bergèra  
Qui guardava lo bestiar.  
Era que'm digó: «Charmant garçon»,  
Chòri debitin debitòribus a gaucha,  
Era que'm digó: «Charmant garçon,  
Cantarés ua cançon?»

Tà complàser a la bergèra  
Jo que'm hiquèi a cantar. (bis)  
Entà la mièlher acontentar,  
Chòri debitin debitòribus a gaucha,  
Entà la mièlher acontentar,  
Jo que'm hiquèi a dançar.

Jo la preni, jo l'embraçi,  
Sus l'erbeta la pausèi. (bis)  
Era ne'm digó jamei arren,  
Chòri debitin debitòribus a gaucha,  
Era ne'm digó jamei arren,  
De tan qui prenè plaser.

Quan la causa estó hèita  
La bergèra me'n parlà: (bis)  
«Au Diu Vivant, b'ac avetz hèit plan!»  
Chòri debitin debitòribus a gaucha,  
«Au Diu Vivant, b'ac avetz hèit plan!  
Si vs'i gausaretz tornar?»

Las popas de la bergèra  
Sentivan lo serpolet. (bis)  
Atau que dançan los Biarnés,  
Chòri debitin debitòribus a gaucha,  
Atau que dançan los Biarnés,  
Atau plan quate com tres!